# Brahui

**Brahui** er eit dravidisk språk som blir snakka i vestre og sørlege sentrale Pakistan, og i nærliggande område i Afghanistan, Iran og Turkmenistan. Dei viktigaste områda der brahui blir tala er i vest og sør i sentrale Pakistan, rundt byane Kalat og Quetta. Det er det einaste dravidiske språket som har kjerneområde utanfor Sør-India eller Sri Lanka. Ved byrjinga av 2000-talet hadde språket over to millionar talarar.

| **Brahui**<br>**(بروہی)** | |
|---|---|
| **Klassifisering:** | Dravidiske språk<br>Nordleg |
| **Talarar:** | brahuifolk |
| **Bruk** | |
| **Brahuitalande i alt:** | 2,2 mill. (Ethnologue 2005) |
| **Skriftsystem:** | Persisk |
| **Offisiell status** | |
| **Offisielt språk i:** | Pakistan |
| **Språkkodar** | |
| **ISO 639-3:** | brh |



Lingvistisk kart over Sør-Asia med dravidiske språk avmerkte. Brahui ligg isolert i nordvest.

Språket blir snakka av brahuifolk. Dei har vore isolerte frå andre dravidisktalande gjennom fleire hundreår, og har opplevd stor påverknad frå andre kulturar. Som resultat har språket mange lånord frå balutsji, sindhi og persisk. Mange talarar er fleirspråklege, og ein god del tidlegare talarar har gått over til å snakka balutsji eller persisk.

Brahui kan skrivast med persisk-arabisk skrift, i nyare tid også med latinske bokstavar, men svært få brahuitalarar er lesekunnige, og under 1 % av dei kan skriva brahui.

## Kjelder

- 
- «Brahui» (http://snl.no/brahui) i *Store norske leksikon*, snl.no.
- Brahui (http://www.lmp.ucla.edu/Profile.aspx?LangID=207&menu=004) ved UCLA
- Brahui (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=brh) ved Ethnologue

| | |
|---|---|
| **Autoritetsdata** | GND (http://d-nb.info/gnd/4146444-8) · UNESCO lang (http://www.unesco.org/languages-atlas/en/atlasmap/language-id-2485.html) · NDL (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00561054) |

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Brahui&oldid=2805708»

**Denne sida vart sist endra den 20. mars 2016 kl. 19:22.**

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.